

# COVID-19 Wapi tokomi Lelo

1. Uta na moto moko na mokolo ya 12, sanza ya misato tokomi sikawa na bato 100 oyo bazali na bokono oyo lelo awa na Maine.
2. COVID-19 (Bokono ya Corona) ezali koboma mpe ezali kopalangana noki mpenza na Maine. Bokono oyo ezali solo!
3. Tosengi bino na limemia nyonso ete botosa mpe bolanda malakisi manso mpo na kosalisa kosukisa bopalangani ya bokono oyo na lisanga na bino.
4. Tosengi bomibatela bino moko, bobatela mabota na bino mpe lisanga ya bato ya mboka na bino kolongonu ntango nyonso. Kotika moto moke te akota na ndako na bino longola se baoyo bazali kofanda wana.
5. Bosukola maboko na bino mbala na mbala mpe boya kosimba bato to eloko nyonso mosusu lokola bokoki. Bosukola maboko na bino nsimaya kosimbayango.
6. Botikala na ndako lokola bokoki. Kima komema bato ya libota na yo mpe baninga na yo kosomba biloko na wenze, zando to bisika mosusu ya boye. Bana basengeli koboya masano na libanda.
7. Boboya kosangana na mangomba ya bato koleka 10, ezala na ndako to na bisika ya polele. Kofanda mosika na basusu (distance sociale) elingi koloba kaka te kokende kotala bato na bandako ya baninga to ya mabota mpe kofanda pene na metelo 2 mosika moko na mosusu.